


Go ngweega go gogolo



SETSWANA



Buka

1



Puiso e e kaelwang ya ditlhophha

Pele ga puiso

- Phetla kgang e ba tlaa e buisang.
- Kopa barutwana gore ba bolelele kgang pele ba lebeletse setlhogo le ditshwantsho.
- Itsise barutwana ka ga mafoko a a mašwa le a bothata pele ba buisa kgang.

Puiso ya ntsha

- Barutwana ba tshwanetse go buisa buka ka bongwe ka bongwe.
- Barutwana ba tshwanetse go buisa ka tidimalo kgotsa ba ka nna ba 'sebaseba fa ba buisa' buka.
- Tsamaya, tsamaya go tswa mo morutwaneng mongwe go ya kwa go yo mongwe, o kopa morutwana mongwe le mongwe go buisetsa karolo ya buka kwa godimo.

Motlotlo

- Botsa dipotso tsa tekatlhaloganyo tse di ikaegileng ka buka.
- Tsepamisa matlho mo medumopuong, mafokong a tlwaelo le tlotlofokong.
- O tlaa fitlhela ditirwana tse di kwa morago ga buka e di le botlhokwa le mosola go kaela motlotlo wa phaposi.

Puiso ya bobedi

- Mo malatsing a a latelang, letla barutwana go buisa buka gape, ka sebedi (dipara) kgotsa ka bongwe ka bongwe. (Tlhophha ditirwana tse di lekaneng maemo a barutwana)
- Tsepamisa matlho mo kelelong ya puiso, thutapuong le mo tlotlofokong.
- Letla barutwana go feleletsa ditirwana tse di kaelwang tsa ditlhophha tse di tsenyeeditsweng kwa morago ga buka e. (Tlhophha ditirwana tse di lebaneng maemo a barutwana).



Letla barutwana go diragatsa
kgang fa e ba letla go dira jalo.



Barutwana ba tshwanetse go dira ditirwana tsa puiso ya ditlhophha morago ga puiso. Letla barutwana go bereka kana go dira ka ditlhophha go feleletsa ditirwana tse di maleba tsa puiso ya ditlhophha tse di tsenyeeditsweng kwa morago ga buka. Ga ba a tshwanela go kwala mo bukeng e. Ditirwana tse di kwadiwang di direlwae mo dibukeng tsa bona tsa dithutiso.

Go ngweega go gogolo



Ka phirimane nngwe e e bothitho ya selemo, motlhokomedi wa serapa sa diphologolo o ne a lebelela mo dihokong tsa diphologolo tsotlhhe pele a tloga a ya kwa gae.

"Le lale sentle, ke tlala boa ka moso," a bua mme a lebelela mo hokong ya ditshwene.

"O lale sentle," ga araba Rre Tshwene, a goga dinotlolo go tswa mo go motlhokomedi wa serapa.

"Ke lapile tota," ga bua motlhokomedi wa serapa sa diphologolo. "Ke itumeletse gobo e le nako ya go ya kwa gae. Ke tshwerwe ke tlala e bile ke fela pelo gore ke ja leng dilalelo tsa me le balelapa la me."



Ya re fela jaaka motlhokomedi wa serapa
sa diphologolo a tswa a ya kwa gae, Rre
Tshwene a tsamaya le dihoko tsotlhhe a
ntse a notlolola diheke tsa tsona.

"Dumela, Ntate Kubu," a bua, "Tswaya ka
foo, ke nako ya moletlo!"


"Madume, Rre Tau," ga bua Tshwene.

"Tswaya ka foo, a re ketekeng moletlo!"

Diphologolo tsa bua ka boitumelo ka ga go
tswa mo serapeng sa diphologolo.


Dikgabo tsa nna tsa ntsha go ngweega.

Tsotlhhe tse di masomeamabeditharo tsa
palama mo godimo ga segotlo sa serapa sa
diphologolo mme tsa ya kwa phakeng.





Dikgabo di ne di itumetse thata fa
di fitlhela tafole e baakanyeditswe
moletlo wa letsatsi la botsalo o o neng
o tlaa tshwarwa mo letsatsing le le
latelang. Dikgabo tsa ja dijo tsotlhhe
tsa moletlo.



Ya re teng fela foo, motlhokomedi wa phaka a tsoga mo borokong jwa gagwe. O ne a gakgametse thata fa a bona dikgabo di le masomeamabeditharo di tshameka mo phakeng. "A se e ka tswa tota e le nnete?" a ipotsa.

Kwa morago kwa serapeng sa diphologolo, Thesa Khudu o ne a tsamaya a iketlile a ya kwa hekeng ya serapa sa diphologolo.

"Nnyaya tlhe!" ga akanya Thesa.
"Ijooo! Selo se ke tiro e e seng kana ka sepe. Ke ka mpa ka itulela mo serapeng sa diphologolo ka ikhutsa."

Khudu ya dingwaga di le 100 e ne e lapile thata go ka sala morago diphologolo tse dingwe.



Hilda Kubu o ne a swetsa go tswa
mo serapeng sa diphologolo mme a
kgarakgatshegela kwa tlase le tsela.

O ne a makaditswe ke modumo wa
pharakano. Go ne go le modumo
thata! O ne a swetsa go robala mo
letangwaneng le le kwa ntle ga holo
ya toropo, mme a nna a thantshiwa
ke modumo wa dihutara le dialamo
tsa dikoloi tsa tshoganyetso.



Lee Tau o ne a kokoroga mo
mmileng. O ne a ntse a nkgelela dijo
A kaja eng?

O ne a okomela mo suphamaketeng.

"Thusang! Thusang!" ga goa bareki.

"Thusang! Thusang!" motsamaisi a
goela mo founung.

"Go na le tau mo lebenkeleng!
Ammaaruri, ammaaruri, ke nnete!"
a rialo.




Felix Tlou e ne e le wa bofelo go tswa kwa serapeng sa diphologolo. O ne a kgabaganya mo toropong.

Fa a ntse a tsamaya go bapa le mmila, Felix Tlou a bona ntlo e aparetswe ke malakabe a molelo. O ne a tsuntsunyetsa metsi go tswa mo letamong la go thumela mme a tshela ntlo. Ka bonako molelo ke fa o timile.

"O dirile sentle, Rre Tlou!" ga goa batimamolelo.

"Huree!" ga rotloetsa babogedi.



Felix o ne a tswelela ka mosepele wa gagwe go kgabaganya toropo go ya kwa motseng.


O ne a bona Ntebo a tswa kwa nokeng.


O ne a sokola go rwala kgamelo ya metsi.

"Metsi a tsamaya a tshologa," ga bua Ntebo.

"O se ka watshwenyega, ke tlaa go thusa go rwala kgamelo ya metsi," ga bua Felix Tlou.

O ne a pepa Ntebo mo mokwatleng wa gagwe mme morago a tsuntsunyetsa metsi a a lekaneng go ka tlatsa tanka ya metsi.






Kgabagare, Jerry Thutlwā o ne a
tsamaela kwa laeboraring. O ne a
okomela ka matlhhabaphefo a bese.

"Tlhokomela!" ga goa mokgweetsi
wa bese.



Ka tshoganyetso motlhokomedi wa serapa
sa diphologolo le bathusi ba gagwe botlhe
ba ne ba phasalala ba batla diphologolo.
Mapodisi a ne a tla go ba tlaleletsa.

Ditlhogo tsa makwalodikgang le dipegi
tsa dikgang tsa diyalemowa di ne tsa
tsibosa batho ka ga tau e e ronokang mo
mabenkeleng.



Mme morago, diphologolo tsotlhé tsa swetsa
go boela kwa serapeng sa diphologolo.

"Ga go bonolo go bona dijo kwa toropong,"
ga bua Tau.

"Nka se ka ka robala ka ntlha ya modumo
wa pharakano," ga bua Kubu.

"O ka tloga wa re ke sekgwa mo toropong,"
ga bua Tlou.



"Re itumetse thata kwa moletlong, e bile
re batla go boela gae," ga bua dikgabo.

Rre Tshwene, yo a neng a tshotse
dinotlolo, a bulela bontsi jwa diphologolo
heke gore di boele mo serapeng.

"Nnyaya, jaanong ke a itse gore go
diragetse eng ka dinotlolo!" ga bua
motlhokomedi wa serapa.

Ditirwana tsa puiso ya ditlhophha



1

- Lebelela ditshwantsho.
- Bolelela tsala ya gago gore go diragala eng mo setshwantshong sengwe le sengwe.
- Bolelela tsala ya gago gore ditshwantsho di tshwanetse go tlhomagana jang go tloga ka sa ntsha go fitlha ka sa bofelo.
- Tlotlela tsala ya gago kgang gape o dirisa ditshwantsho
- Bolelela tsala ya gago gore a o ratile kgang kgotsa nnyaya. Tshegetsa karabo ya gago ka lebaka.



2

Diragatsang kgang e.



3

Nyalanya setshwantsho se sengwe le se sengwe
le phologolo e e nepagetseng:



O moleele jaaka

O bodipa jaaka

O mabela jaaka


O bonolo jaaka

O maatla jaaka

O botlhale jaaka

O humanegile jaaka

O matlhajana jaaka



phikoko

konyana

mmoulo



poo

peba ya kereke

thutlwā

phokojwe

lerubisi



4


Araba dipotso tse ka molomo le tsala ya gago.

- Naya setlhogo sa kgang e.
- Baanelwabagolo ke bomang?
- Ke diphologolo dife tse di neng di itumetse thata?
- Ke phologolo efe e e ratileng go tshwana le wena? ke eng o rialo?
- O akanya gore go ka bo go diragetse eng fa diphologolo di ka bo di sa boela kwa serpeng sa diphologolo?



5

Thala mmepe o wa tlhaloganyo
mo bukeng ya gago ya dithutiso
o bo o o feleletsa.



Baanelwabagolo:

Go diragala eng
mo matsenong?



Setlhogo:


Go diragala eng
mo mmeleng?

Go diragala eng
mo bokhutlong?



6

Dirisa mmepe wa gago wa
tlhaloganyo go go thusa go kwala
kgang e ka mafoko a gago. Kwala
dipolelo di le 6-8.



PUOGAE YA MOPHATO 3



Buka 1

Leina kana setlhogo:	Go ngweega go gogolo
Puo:	Setswana
Maemo:	Padiso ya Puogae Mophato 3 Maemo 2 Buka 1
Mofuta wa sekwalwa:	Kanelo
Mafoko a tlwaelo:	pele, arabile, ka, sweditse, goile, akantse, bapa, go, feta, itse
Tlotlofoko:	ngweega, motlhokomelaserapa, itumetse, mosireletsi, maketse, tshoganyetso, suphamakete, bareki, babogedi, bathusi
Medumopuo:	Ditlhakapedi tse di bopang modumopuo, jaaka, tsamaya/tsena, gwaya/segwagwa
Diteng, marel le bokgoni:	<ul style="list-style-type: none">▪ Tlotla kana tlhalosa ditshwantsho▪ Tlhomaganya ditshwantsho▪ Tlotla kgang gape o dirisa ditshwantsho▪ Tlhagisa maikutlo ka ga kgang▪ Diragatsa kgang▪ Feleletsa sekapuo sa tshwantshanyo▪ Buisa le go araba dipotso tsa tekalihaloganyo▪ Thala gape o bo o feleletsa mmepe wa tlhaloganyo o o ka ga kgang▪ Kwala kgang ka mafoko a gago ka dipolelo di le 6–8

CAPS e batla gore barutabana ba beele kwa thoko nako e e rileng ya go tota puiso ya ditlhophpha e e kaelwang letsatsi le lengwe le lengwe. Puiso ya ditlhophpha e e kaelwang e batla gore barutwana ba maemo a a tshwanang a puiso ba buise temana e e tshwanang ba le mo ditlhopheng tsa bona ka fa tlase ga bokaedi jwa morutabana.

Morutabana o tshwanetse go rulaganya nako ya go buisa gore e akaretse thuto ya mafoko a a rileng le mekgwa ya go tlhaloganya e barutwana ba tlaa e tlhokang fa ba buisa.

Mekgwaa e gape e batla 'puisano ka ga sekwalwa' magareng ga morutabana le barutwana le magareng ga bana mo ditlhopheng ts abona. Dibuka tse di akaretsa ditirwana di le mmalwa tsa 'puisano ka ga sekwalwa'. tekatlhaloganya le ditirwana tse dingwe tse di tsamaelanang go thusa morutabana go kaela puiso ya ditlhophha mo diphaposiborutelong tsa bona.

ISBN 978-1-4315-2656-7



9 781431 526567



ISBN 978-1-4315-2656-7

**THIS BOOK MAY NOT
BE SOLD.**



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street, Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
First edition 2016

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

**Dibuka tse digwe tse di
mo šelofong ya Puogae ya
Mophato 3**



**Robi Mmutlanyana o tsietsa
Freddie Phokojwe**

Letsholo la kwa lewatleng

Boitumediso mo khitšining

**Bukatsatsi ya Ngwana
Matshwenyego**



Go ngweega go gogolo

**Thandi o na le letsatsi
le le bosula**

Beke ya go ka gakologelwa



**Go na le selalome mo rakeng
ya me**

**Kgetse ya dikukukopi
tse di latlhiegileng**

Go a makatsa mme ke nnate